

(1c) 676

H. ... Mohlabe.

16

Matswalo.

1 maima. Monna o beka ^gktarebē byale ^gxe a fihlele ^gfabo lesokana o tsēna ka ngwakōng, basadi le bōna ba tsēna ba opēla kōša ba re, sekhēkhe se ntlong, pelo ya ^gkopēa ewe, ke moka ^gno fēdile ke monna le mosadi ba rōbala ntlo ka e tee, ^glexōlong le tee. Ea ^vsoma mesōmo ya ka ntlong ^gbōsexo ^gxo fihlela mosadi a ima. Mathomō o kwa a re ke fitile ke ^gkwedi o botša monna byale monna a re, homola re tla bona e e tla^g, le yōna ya mo feta a se ke a e bōna, byale yōna o swanet^v ^gfore ^gxe a kakola ngwana wa yo mongwē a bolēlē ^gfore o se ke wa kxoma, rena re masokana, le monna wa ^gxaxwē le yēna o dira byalo, ke ^gfore ba hlika ^gxo bolēla ngwana wa kxoma, byale ^gxe ba e ya dingakeng ^vtsōna ^gtā re ngwana o kxomile byale o kwa ba re ke baloi ka ^gxobane ba no kakola ngwanaka ba se bolele ^gfore a se ke a kxoma. Byale ngaka e tla mo fa dihlare ^vtā makxoma a mo bolēlle le ^gfore a bit^v mosadi yōla wa makxoma a tsoxele e sa le ka motswanyana ^gxe a tsoxet^v o swanet^v ^gxo kakola ngwana a bolēle ^gfore o kxomisits^v ke nna makxoma a ^gxo tlofēle. ^gXa mora^gxa mowe ba mo fa dihlare ke moka wa fōla. ^gxe mosadi yōla wa makxoma a ka ^gxana, ngwana a hwa, mmaxwe ngwana selō sa ^gxaxwē o tla lla ka yēna le yēna ^gxe Huwane (Modimo) a ka mo thusa a ba le ngwana a bōna le yēna a fetoxile, o tla ya a mo kakola ^gfore le yēna a kxomē, a ^gxane ^gxo mo alafa. Byale mowe le yēna o tla re ke lefēletsit^v byale ^gxo lefēlets^v ^gxa ^gxwa loka, basadi hliokomēlang makxoma ^gxa se boloi, kxomolang bana ba lena ^gxo bolēla ngaka. ^gxe moimana a na le ^gkwedi tse pedi ^gxboba tse tharo monna yo mongwē a rōbala nae, wa babya mohlomongwē wa hwa ^gxe a ka se ke a phakisa a bolēla ^gfore dingaka di mo thuse, byale ka ^gxo rialo ^gxo a ila ^gxo robala nae ka baka la ^gko re radi ^gxa se a ^gxaxo. ^gxe ba ^gxo alafa ba swanet^v ^gxo ya ^gxo yēna mosadi ^gfore a rotēlē moroto wa ^gxaxwē setswaneng ba klakanye^g le dihlare ba ^gxo fē o nwē o tla pholoxa, ^gxe o ile wa rōbala nae ka matla mohlomongwē wa ^gxana yaba ^gxa ^gxo na molato ke mpya e hwele

lefekong. Mosadi ⁹ xe a imile o na le lethbelane ke ⁹ kore ⁹ xo nyaka dijô tse botse. ^Mpa ba tiba ka mokopha empa⁹ya ka meloko, moloko o mongwê ⁹ ke mokopha wa ⁹ thwene e ⁹ kxolo o mongwê ⁹ ke wa ⁹ thwenyana, o mongwê ^{wê} ⁹ ke wa tudu, o mongwê ⁹ ke wa phuthi, o mongwê ⁹ ke wa letlabo byalo byalo. Moima o swanetse ⁹ xo ithe⁹wara a se kea sepela le banna, le ⁹ xôna ⁹ xa ⁹ xo ratexe ⁹ kore mo a dut⁹siko motho a tla a mo emeletsâ ka baka la ⁹ kore a ka moxôtsa, ke ⁹ kore ngwana a ka swana nae. Monna wa ⁹ xaxwê yêna o rôbala me ⁹ kofihlêla ⁹ kwedi tse ⁹ thelela⁹, ke moka yaba seripê le ka baka la ⁹ kore a ka tswarisa bak⁹ekolo dithsila, le ⁹ xe e se monna wa ⁹ xaxwê e le monkana ⁹ xe a ⁹ setse a na le dik⁹wedi tse nne o no rôbala nae, madi ⁹ xa sa na kotse. Moima o fetaa dik⁹wedi tse rôbang menwana e immedi, ya ⁹ xo phêta monwana o tee ke moka wa belexa. Basadi ba bangwê ⁹ xe e le baima dijô tse dingwê ⁹ xa ba di je e seng ⁹ kore ke molaô e no ba pelo ya ⁹ xaxwê ⁹ xa a di nyake.

4 boithwarô bya moima. Boithwarô ke ⁹ xo hilompha monna wa ⁹ xaxwê xammo⁹o le batho ka moka ka baka le, ⁹ xe a ka se ke a dira byalo o tla dula a elwa le batho ba tloxa ba ⁹ kobatsa namane kateng. Xape ⁹ xe ba dirile byala o swanetse ⁹ kore e re ba ⁹ seko ba bo nwa a tsoxa e sa le ⁹ kosasa a huwetsa byala ka móya le ôna metsi o swanetse ⁹ xo dira byale ⁹ kore a se ke a kxoma a kkomisa bak⁹alabye le bak⁹ekolo xammo⁹o le bana. Moima ⁹ xe a ya byaleng o sepela a tswere sek⁹ero sa ⁹ xaxwê ⁹ sa ⁹ xo nwela ⁹ xôna. O ile⁹ tswa ⁹ xo tsêna ka sakeng la dik⁹omo le dipudi. Mo tabeng ya masaka, mosadi e mongwê le e mongwê ya bonato ⁹ kwedi (ya hlapaxo) ⁹ xa a dumellwe ⁹ kore a tsene ka sakeng ka baka la ⁹ kore ba ka kxomisa diruiwa, le dirapeng tsa metsoko di ka hlapoloxa (xo ⁹ kobo⁹ ya se tsêfê). A swanela ⁹ xo dira mesomo ya boima byale ka ⁹ xo rwala malwala le dilo tse dingwê tsa boima, le dijô tsa ⁹ xo toka a swanela ⁹ xo di ja ka baka la ⁹ kore e ka ba kotse mmeleng wa ⁹ xaxwê kudu mohlang e tlilô ⁹ xo ba motswetsi ⁹ xa abe le mok⁹ato (mafisi) a mantsi. Mosomo wa ⁹ xaxwê o moxolo ke ⁹ xo rôba

dik^glong e seng^g xo tlêma le ngata le lexolo ke xo phessa le yôna
 pits^v ya metsi o swanet^v xo rwala ya xo lekanêla, o mongwê^g xo
 kxa morô^g le medirwana e mengwé ya xo mo lekana. ^G Le motho a ka
 hlakana nae a rwele selô se sextolo motho yowe o swanet^v xo bot^v
 mok^gekolo wa motse ba tla mo ômanya bare a o nyaka xo lobisa
 dik^gxomo t^va morwa mokêtê, motho yowe a xo mmôna o mo tsebile ka
 diaparô^g xore ke moima ka xobane ba apara ka dimpeng fêla le sefa-
 hlo^gxo sa xaxwê se a fetoxa xa e le yo moso o bôna e le yo mohlabana
 a kakot^vse (xo nôna), byale ba tla omêla byala ba leboxa motho wa
 xo mmôna a somâ modiro wa xo se mo lekane ba re, o thusit^vse motho
 yo o be a nyaka xo bolaya hlo^gxo ya morwa mokêtê, yêna xa leboxa
 o re, tsewe^v ka di leboxuwe re lla fêla ^Gle Huwane a ka re fa motho.

Molaô wa monna wa mosadi wa moima o laiwr^v xore a se ke a dula a
 fapanâ nae le xo tiya xobane sewe se rwele^veng ke mosadi xa se
 tsebye mohlomongwê se tli^vlo xo thusa motho ke sehlare o xola ka
 makale. ^G Le mosadi a bêlêxa basemanyana fêla motse wa xaxo o tile
 le xe bana ba motho ba sa swane ba pelo ba tla xo axêla motse.
 Mosadi wa xo no bêlêxa banenyana fêla motse xa wa tiya ka baka la
 xore xe ba xola masoxana ba ba tsea ma sala o lebelet^vse leruo^g wa
 hlôka le ngwana wa xo mo roma k ke kabêlô ewe o e filweng ke Huwane.

Thari e botse ke xo bêlêxa ngwanenyana ka mora^g xo mo^gsemanyana
 byale byale xôna o kwa ba re o na le thari ya xo loka. Mpa ke
 lehumo e mômêla tsatsi ka le tee, matsatsi a mangwê o no ba o
 raloka ka baka la xore o ka se ke wa dula kantle le mosomo o.
 Iatho ba tangwê^g xe ba imiset^vse motho ba xana wa kwa a re o ile xa
 tee, byale mosadi a no bolela xore ke yêna xo fihlêla di ya ktorong
 xo kwa ke banna, o tia kva banna ba re mosadi ke ngaka wa rérêsa,
 monna lefa xa wa rôbala le mpya o rôbet^vse le motho, ke moka o lefa
 a le mexok^glong. ba mo thusa ka dikelât^vso ba re, monna homola xo
 lla xa se mathômô ka wêna o dirile o tseba xore ke matsefa le xo
 baba yaba kowa kromo e tlett^ve xahlare ba bangwê ba besa xa xo na
 sebalma, xe xo fêdile xo tswiya ba ntsha serope ba mo fa o/ lêla xôna.

G

Xe ngwana a tlilo bêlexa mohlomongwê o tlilô fumana a tswana le
 sehlötłölo xoba mmawê. Matsatsi a xo bêlexa a tsebya ke bôna
 basadi, matsatsi le o bôna a rôbetše a re, wa babya o kwa ba re ke
 matsatsi a xaxwê ke moka monna wa tloxa o ya ngakeng o laola xa e
 le ngaka ya nnete e tla /motša xore ngwana o tseleng o tla bêlexa
 mosemanyana xoba a mmotša xore e tla ba ngwanenyana. Ka morato
 o mo fa dihlare a re, sepela o mo hlatlêla o tla bêlexa, kannete xe
 a thôma xo nwa sehlare ka morato o kwa ngwana a lla ka ntlong,
 monna ke moka xa a sa tsêna xo tsêna bakxekolo le basadi ba ba
 bêlexa, banenyana le baôpa xa ba tsene xammoxo le bakxalabyê le
 basemanyana xo fihlêla ngwana a xola a tswela kxakala xwa ba xôna
 ba tsenato ka ntlong ya motswetši. Ka lôna lebaka le motswetši
 a sa le ka ntlong ba mo silêla le metsi ba mo kxella, le xo mo
 hlapisa ba mo hlapisa, dijô tsâ xaxwê o di jêla ka ntlong. Banna
 xa ba je dijô tsâ motswetši ka baka la xore ba ka kxomisa ngwana,
 mme dijô tsâ motswetši ba di ja xe ngwana a xodile, (a ripile le-
 kôbôri), mmato ngwana o itlêma lethêka ka setlamo kudu xo ratêxa
 xore a fumane dijô tse dingata tse byale ka dinama le mapoto le
 makobé a mabotse a xo sitliwa a jê ka matla xore ngwana le yêna a
 fumane mekfatô e mengata. Papako ngwana xe a sa le ka ntlong
 o swanetše xo hlabu pudi ya xo fêpa motswetši kudu xe e le ngwana wa
 mathômô a tsie hlôxô ya yôna a e fê ramoxolo wa xaxwê le mokxophâ
 wa yôna xoba rangwane wa xaxwê, a xo thari ya ngwana, ba me
 pepula ka yô a xe ngwana a setse a tswetše kxakala. Mo tharing ba
 tlêmella serokolo xore xa thôma xo mmelêxa ka yôna mmato ngwana a
 kxerê a tlôtse diatla a kxôna a tswarëlla thari, se se saletseng
 ka xanông a tswele fase a re, thari se o e filwê ke ramoxolo wa xaxo
 xoba rangwane wa xaxo, o re e xo xodise nna xa re na makxoma, a
 mmitsa ka leina la xaxwê. Ngwana o rôlwa leina a sa le ka ntlong
 [xe ngwana e le mosemanyana] o rôla lebitso la papaxwê lesotšana,
 lebitso la mosadi yowe a xore xo nya
 iwa dikxomo tsâ xaxwê tsâ ya tsâ tsea mophaxwê lesotšana, ke maina a

bana ba pele ba rēla ke ktadi. Byale ba ka moraxo bôna ba no
ba rēla ka dika, xe ngwana a ka bêléxwa moklwa wa dira ba no re ke
dira, mohlomongvê e bêléxwa fo ttile moyene ba mo rēla leina la
moyene yowe; xe mocadi a sa bêlefe ngaka ya mo fêla a ba le mpa
a bêléxa ngwana o swanetse xo rēdiwa leina la ngaka. Byale xo na
le mekiswa bana ba bangwê ba xana maina. xore o xana leina ba tla
kwa a lala a lla bosexo byale ba swanetse xo ya ngakeng, ngaka e
laole e ba botse xore ngwana o xana lein. la mokêtê le tla kwa
a sa lle xe ba mo rēla kannete ba kwa a sa lle. Mohlomengwê o
lala a lla, xe ba e ya ngakeng ngaka ya re, mosoxi wa thari wa
belaêla o re nka baka lang ke xoxa thari butswadi ba se ndirêlé

Mohlomongwé o kwa ba re ngwana o na le mataba, mowe ba swanetše xo
mo fa sehlare, ba be ba phase badimo ka matabane.

Xo phuma xoba xo senya. Xo senya kudu kudu xo dira dikxarebe le basadi xe banna ba bôna ba se xôna xae, byale ba sala ba rôbala le banna ba bangwê (batlabo). Xe a bôna xore kxwedi e mo fetile byale a botša motlabo wa xaxwê xore kxwedi ê xa ka e bôna, byale motlabo a re byale xo tla direxa byang? Mosadi a re, ke molato ke tla no re ke wêna. Byale monna a hlôka xo dumêlana le mosadi ka baka le lengwê mosadi a rata sehlôtlîlô ka matla, o thêaba xo mo senya leina le xo xopola bosoro bya monna wa xaxwê, ke moka mosadi o ya dingakeng tsâ xo nthêa dimpa, dia nthêa ke moka o mo fa pipa molomo le yêna ngaka e ka se ke ya bolêla ka baka la xore xa ba dira bothakta ke boloi. Ba nthêa ba le babedi le mosadi ba ya ba épêla mowe ba sa bonweng ke motho, xe ba tloxa ba layana ba re taba re apa kkôrômêla kxota marama re hwa nayo. Ke moka ka moraxo xa kxwedi wa kwa a re ke bône kxwedi, kudu o tsebisa sehlôtlîlô le bo mmawê mosadi, byale monna yôla wa xo mo sinya o tla fumana a thabile xo tloxa mowe ke mokam mpa xa e sa momêla xe monna wa xaxwê a ka se tle a mo hlôkômêla. O swanetse xore xe a boyaa

makloweng a se ke a tséna ka ntlong ya mosadi wa xaxwé o swanetše
yo ya lapeng la mmaxo lesokana a butsisa tsá mo xae, byale ka baka
la xore ke ngwana wa xaxwé o mo hlalošetša dilô ka moka, kudu a re
ngwanaka o se ke wa tséna ntlong ya mosadi wa xaxo, mesepelo ya
xaxwé e be ke sa e bône xabotse o be a fêla a êtela xo mmawé, byale
mmawé a ka se ke a bola bobe bya ngwana wa xaxwé e ka kxona o e ya
ngakeng. Ke moka monna o tla rôbala le basemanyana, xa oo esa o ya
ngakeng, byale ngaka o tla kwa e mo hlalošetša e re, mosadi wa
xaxo o šetsa a sepela kudu, o tile a ba le mpa byale o int̄isitše,
madi awe o bolokile xa xore xore, fêla sepela ke tla tla xosasa
xo o hlakanya le mosadi wa xaxo. Byale ngaka xa e fihla xesasa,
e tla le dithébelè tsá yôna, o re, xo monna le mosadi rotêlang
meroto xa lena lehêng e phahla xane, xe ba dirile byale ke moka o
tsea meroto ya bôna o hlakanya le dihlare a ba hlabêla diétanoko
tsá immele ya bôna o fa monna sejôkô xore a šale a hlatlêxa a e nwa.
Ke moka ngaka e tla bitša mong mosadi xore ba dule thape le mmaxo
lesoxana e tla re xe ba le kowa thipeng ke moka a botša monna a re
xo yéna, lehono o ka no rôbala le mosadi wa xaxo, fêla o se ke wa
lwa nae, o mo hlêkê xabotse mohlomongwé a ka xo šopa mo a boloking
madi ke tle ke mo alafe a tlê xomê a tsware dihlôxô tsá batho,
xe mosadi a kwana le dipolêlô tsá monna wa mos šopa, wa bôna a sa
xo šopise ke ngwana wa moloi, fêla monna wa xa kêtê o lobile le tla
no dula le le babedi kantle le ngwana. Xe a ka mo šopa o swanetše
xo épolla a bôna xore naa ke nnate, a nth̄se mobu o a rôbetseng
xodimo xo ôna, a bitše ngaka e tlê e ba alafe, ke moka mosadi o tla
ba le mpa xape. E tla re xe e tloka ngaka ya re xo yéna, o se ke
wa sala o mo sekisa, lla hlôxô ya motho. Xe motho yowe a ka a
fumanêxa, o swanetše xo bolawa ka baka la xore ke moloi xoba xo
lefiswa xe kahlolô e mo èmetše, fêla xe a ka a thabâla nañeng e
ngwé, mme kahlolô e mo ahloletše lehu, ke moka o phôloxile.
Dikkarebe kudu ke batho ba ba nth̄ xaxo dimpa, ka baka la xore xe
a imile monna wa xaxwé a seso afetsa xo nyala ke moka o ripile

K 34/ 82

14

monyalô wa ~~xaxwê~~⁹⁹ G. ~~to~~ na le monna e mongwê ba re ke ~~baketeke~~
 Rathsôsi mosadi wa ~~xaxwê~~⁹⁹ ile ya re e sa le ~~kxarebe~~⁹ a ~~nthsâ~~⁹ mpa
 a be a imile, byale monna wa ~~xaxwê~~⁹⁹ o ile ~~xe~~⁹ a boy a makxoweng a fihla
 a ~~thabisa~~⁹ kantle le tumêlo ya batswadi. Ka baka la sekjowa, ~~mmaxwê~~⁹⁹
 a re o se ke wa rôbala le mosadi ke ile ka kwa ditaba tsa ~~xaxwê~~⁹⁹,
 e ya ngakeng e tle e le hikanye, byale morva ~~xa~~⁹⁹ ~~xaxwê~~⁹⁹ a re, ke tsa
 kxale, a rôtala le mosadi, ka moraxo ~~xa~~⁹⁹ békê tse pedi mosoxana a
 thôma ~~zo~~ babya, byale ~~mmaxwe~~⁹⁹ a re, ngwana ~~makana~~⁹⁹ ~~zo~~ botswa o wetse
 dikômeng a ~~te~~ dikôma ke tse ~~so~~⁹, metabar u e le mong wa yôna.

Mosoxana ase sa tseba le ~~xore~~⁹ a ka dirang a leka dingaka le
 dingakana ba palêlwa empa ~~thselêté~~⁹⁹ ya ~~xaxwê~~⁹⁹ ba e tsea le ~~zo~~ mmotsa
 ba mmotsa ~~xore~~⁹ mosadi wa ~~xaxo~~⁹⁹ o ~~nthsitse~~⁹⁹ mpa ~~zo~~ kaone ~~xe~~⁹ o ka mo
 kxope ~~xore~~⁹ a ~~ê~~⁹ ~~zo~~ ~~nthsâ~~⁹⁹ motu mowe ba lahlileng ~~xôna~~⁹⁹, byale a
 sitwa ~~zo~~ bolêla le mosadi ~~xabotee~~⁹⁹, a bolêla ka molamo wa ~~zo~~ tia
 mosadi. Mafêlêlong a bôna ~~xore~~⁹ byale bolwetši bo ~~xola~~⁹⁹ kudu a re ~~zo~~⁹
 mosadi a re e dikoneng ~~E~~⁹ rile ~~xe~~⁹ ba le mowe, monna a tsea selêpe

a réma sehlare a kwa a fêxêlwa kudu byale a re ~~zo~~ mosadi, bôna ke
 kxale ke ripa sehlare se byale ~~xa~~⁹ se we kapele, ke baka la ~~xaxo~~⁹⁹
 ke be ke se byale, byale o ~~xana~~⁹⁹ ~~zo~~ nkalafa. Byale lehono o bône
 la mahlabo la ~~zo~~ dikêla o ka se le bône; ~~M~~ mosadi a thôma ~~zo~~ ~~thoxa~~⁹⁹
 a re, o se ke wa mpolaya, éma ore ~~ê~~ ko ~~zo~~ sopa mo re békileng ~~xôna~~⁹⁹.

Monna a éma a tloxa le mosadi ba fihla mowe ba êpêtseng ~~xôna~~⁹⁹, a re
 ke ~~xana~~⁹⁹ M monna a re, épa, mosadi a épa ~~zo~~ fihlêla a fumana madi
 awe, a re ~~zo~~ mosadi phusêlêtsa, a phusêlêtsa, ba dula fase. Byale
 monna a re naa o ka ba o ~~nthsitse~~⁹⁹ ke mang mpa? Mosadi a re, ke

Senamêlê Masilô. Monna a re, ~~zo~~ lokile ~~xa~~⁹⁹ re e batswading ba ~~xaxo~~⁹⁹.

Ba ya a re ~~zo~~ batswadi, ngwana wa lena o ~~nthsitse~~⁹⁹ mpa, batswadi ba ~~x~~
 re, ~~xa~~⁹⁹ re tsebe, a re, ~~zo~~ lokile ka moswana le bitseng banna ba
 mmoto o, kam moka le basadi ba tsotêlê mo ke tla tla e sa le ~~xosasa~~⁹⁹.
 A tloxa le mosadi e sa le ~~xosasa~~⁹⁹, mme a fihla nae, a fumana batho
 ba tletse a duredisana ~~xx~~ nabô.

K34/82

- 16 Byale mong wa motse e lejo Sebasé a re, Rathosí batho bala ke ba. Byale Rathosí a éma ^g xare ^g seboka a re^g thôbêla le lek^gotla, le bidit^gwe ke nna ka taba ya mosadi wa ka ke ya k^golwa ^g kore ba bant^gi ba lena ba kile ta k^gawa ^g kore ke lwa le mosadi, byale ke le tsebi^ga ^g kore mafêlong a ntwa ya ka le yêna mosadi o re Senamélê o mo nth^gitse mpa, byale ke re nkwe^gseng taba e, fêla le tla butsi^ga mosadi o tla le bot^gsa, ke nyaka ^g kore ba nkalafe, thôbêla le lek^gotla ^G ^gxa a rialô a dula fase. Banna ba re ^g xo mosadi bolêlê mosadi, a re, ke nnete ke ile ka ba le mpa Senamélê a nth^gsa ~~mpene~~, fêla ^g xo ile ^g xwa ya nna kowa ^g xa ^g xae, ke kwa ba re ke motho yo a k^gonako ^g xo nth^gsa mpa. Byale banna ba re ka baka lang o e ya? A re, ke th^gabile ^g tsinya mothêkô wa batswadi ba ^K ka, karabô ^g xape nka be o lese ^g rôbalana: ^g xe be ke no re ke ya raloka, ^g sa tsebe ^g kore papadi ya ngwana e tla le xo lla, ke ya di tseba ke no bona bakxwera ba ka ka moka ba no raloka, ^g xo lokile dula fase, a dula. Ditaba ke t^ge we Senamélê, mme Senamélê a re, kea di kwa fêla ^g xa ke di tseba. Ba boëla ba re k^garebe ^g mi diwe, a re, wa di tseba ^g xa se ke selô ^g xo hlwa re bolêla ^g xowa tswenya, nka ya ka le ^g sopa mo a êpêtseng ^g xona. Banna ba re, a Senamélê o phik^gisa ngwana yo naa, bolêlê le ^g e dingakeng, a re, awa ke dirile fêla o ile a tla le mmakwê marimamélê nna ka dira, byale o ka ya wa re ^g sopa mo le b^gexileng ^g xona. A dum^gla, banna, basadi le dik^garebê le masoxana ba bitsiwa ^g kore ba ^g e, ba fihla a ^g sopa ^g xona mola mosadi a ^g xo ^g sopa monna wa ^g faxwe, monna a re, ke nnete mosadi wa ka le yêna o ^g sopile ^g xona, byale ba re ^g xo yêna marimamélê le Senamélê ca ^g epê ba dira byalo ^g xo fihlêla ba fumana hlôxô ya mabu ba ^g xoma ba phusêtsa, ba alafa monna a fôla, ba hlabêla mosadi a fumana mpa. Byale ka baka la sek^gowa marimamélê o ile a nth^gsa dik^gomo tse dithselelaxo, Senamélê le yêna a lefa hlôxô ya Rathosí, moçlato wa fêla. Rathosí nth^gsa dik^gomo tse pedi a fa lek^gotla, mme lek^gotla la hlabâ ka e tee, ya bobedi ya ya ^g xo morena ^g xo ^g xâ ^g kore ka mono e te re tswere ditaba byale di fedile. Ke ile ka di bona ka mahlo nna H. Mohlabe.
- 17
- 18

la leka kudu ⁹xore a ba ⁹sope sehlare sa ⁹zo nthaa dimpa, a re ⁹xa se tsebe o ile a se fa ke monna yo mongwe¹ wa ⁹khole, byale ke ile ka ya ka fumana ba re o hwele.

^G ⁹Xo phuma. Ke bomadimate, fêla ba re ⁹xo dira batho ba ⁹xo lôya, ba lôya batho ⁹xore ba se ke ba ba le bana. Ba bangwê e no ba bolwetsi byo ba reng ke lethelê bo alafiwa ⁹xa bonôlô¹ dihlare t a ⁹xo alafa bolwetsi byo di tsebya ke dingaka byale ⁹xa di rate ⁹xo bot a motho ⁹xo ka ba kaone ⁹xe o ka nthaa kxomo a naze a ⁹xo ruta bongaka. Ba bangw e ba hwa le dimpa fêla ⁹xe ba mmoloka monna wa ¹⁹xaxw e o thula mpa ya ⁹xaxw e ka mphaka, di ⁹ila ⁹xo mmoloka o sa dira byal  ka baka la ⁹xore pula e ka ⁹xana ⁹xo na. ^G ⁹Xa motho a ka no mmoloka kantle le ⁹xo phula kxosi ya mo tswara a lefa ka baka la ⁹xore pula ⁹xa e na ⁹xo na, ba kxona ba e ya ⁹xo foka lebitla la mohu, ba nyak la phate e tel le ba phula lebitla ⁹xo fihl la mowe mohu a na ⁹xo x ha, ka mora ⁹xo ba th ma ⁹xo foka. ^G ⁹Xe mosadi a i phumile ⁹xa a swan la ⁹xo r bala le monna ka baka la ⁹xore wa r bala le y na o ka hwa, o swanet e ⁹xore o ê ngakeng e tle e le hlakany , wa hl ka ⁹xo dira byal  le ⁹xe ngaka e ka le ka ⁹xo alafa a ka se ke a dira sel  e tlo no ba ⁹xo pipitl lwa ka mora ⁹xo o tsenwa ke sehuba se ⁹sekolo ba re ke nt r  mafelong ke lehu. ^G ⁹Xe mosadi a hwets e ke ngwana e sa le e monyana wa r bala nae ka nt le le ⁹xore nge ngaka e o alaf  e tsenwa ke bolwetsi byo ba reng ke dithat , maeto a hunepana wa se kxone ⁹xo sepela. ^G ⁹Xe o ka r bala le y na a bone kxwedi bopele bya monna boa hunapa le ⁹xo rota a se ke a rota, wa hl ka ⁹xo phaki  ⁹xo bol la ⁹xore ke ile ka r bala le mok t  wa hwa, ba alafa ka dihlare ba phahla ⁹xanya le moroto wa mosadi yola wa ⁹xo r bala nae.

19

20

P l x . Mosadi o b l x la ka nt long ya ⁹xaxw e mowe a r balang le monna wa ⁹xaxw e. Ba ala lexo¹ a belefela ⁹xona, ka mowe nt long ⁹xa ⁹xo ts ne motho kantle le bak kolo, ke b na bawe ba se na ⁹xo malwetsi. ^B ⁹Xasadi ba ⁹xo b na kxwedi ⁹xa ba ts ne, banna b na ke mailane le ka mahl  ⁹xa ba nyake le ⁹xo mm na.

K34/82

Kudu kudu ⁹ xo tséna bak⁹ekolo ba xabo lesoxana le ba to mosadi. ⁹
 m⁹a⁹to le soxana o tla let⁹ella kudu ⁹xore na a ngwana a t⁹swele le
 phékô, a k⁹one ⁹xo bot⁹sa morwa wa ⁹xaxw⁹e ⁹xore o se ke wa leka
 Mahlale wa rôbala le mosadi yo ngwana folo⁹ile le phékô, ngaka
 e tla thôma ya le hlakanya. ⁹Xa ngata mmakwê mongwê a ka se ⁹xo
 bot⁹se ⁹xoba mosadi wa ⁹xaxo. Lephekô ba bêla mosadi yo a ⁹th⁹abako
⁹xo bêle⁹xa, fore a se ke a bolaya ngwana, motho wa mohuta o ba-
 k⁹ekolo ba tswara mmérêkô o mo⁹oko kudu, fêla ke dikôma t⁹sa bôna
⁹xa ba di bot⁹se motho ⁹xore mosadi o be a ⁹th⁹ab⁹a o tla bôna ⁹te a
 dira byala a e fa bak⁹ekolo. Lephekô ba le fôtla ka dihlare ⁹xore
 21 pelo ya ⁹xaxw⁹e ya se ke ya ⁹th⁹oxa kudu a tabox⁹ala ⁹odimo a no lla
 fêla, ba mo tswere ba tiba molomo ka kobo ⁹xore a se ke a kwiwa
 ke batho. ⁹Xe ngwana a sa folo⁹e ka pela ba mo fa dihlare t⁹sa ⁹xo
 bêle⁹xa kapela, ⁹xe nke o nyaret⁹sit⁹e hlôkô le m tso⁹o ba mo thusa
 ka ⁹xo mo ⁹xoxa, e seng ka matla e le⁹o ⁹xabotse ⁹xo fihlêla a etswa.
 Ke ⁹xore motlo wa mohuta owe ba mo likile baloi, e be ba nyaka ⁹xore
 a hwe ⁹xammo⁹ le mmakwê. Ngwana wa ⁹xo phekaxana wa ⁹th⁹osa,
 bak⁹ekolo ba tsiêlexa, o tla bôna mok⁹ekolo mmakwê lesoxana a
 etswa a bit⁹sa morwae a re ngwana o phekaxane ketima o é ngakeng
 nkêtê. ⁹Xe a fihla ngakeng e tla ⁹th⁹ela ⁹ik dik⁹xara ya mo nyakêla
 phékô ya mo fa ba mo hlatlêxela a nwa, o tla bôna ngwana a retoloxa.
 Taba e na ke meleko ya baloi, mosadi yo mongwê yo ba reng ke
 Mmaphurane o kile a hlat⁹ela ke taba e, a fet⁹sa matsat⁹i a mabedi
 ngwana a folo⁹xa ka t⁹sats⁹i la boraro. ⁹Xe ngwana a bêle⁹xa bak⁹ekolo
 ba boloka dith⁹ila t⁹se a tewaxo nats⁹o e tlilô re mafelong ⁹xwa
 tswa mohlana, ke moka ba épa molete ka ntlong, ba fakêla ka ⁹xare
 22 ⁹xo òna. Byale bak⁹ekolo ba bants⁹i ba swanet⁹se ⁹xo tlo⁹xa ka ntlong
⁹xo ⁹sale mmakwê lesoxana le mmakwê mosadi ke bôna bawe ba ⁹salang
 ba hlôkômet⁹s t⁹se dith⁹silana t⁹se dith⁹swaxo ba di k⁹obakanya ba di lokêla
 moleteng ⁹xo fihlêla beke e fêla, ya bobedi di fedile, ke moka ba
 di phu⁹selets⁹ba bata ka pato ba ba ba ritêla byale ba t⁹sea bolôkô
 bya dik⁹xomo ba dila ntlo ka moka ⁹xore o se ke wa ⁹xo tseba.

Bak^gekolo bala ba ^gto tswa ba ^gtsaba ^gxore ^gxe ba ka dula ba ka ba
ba iebala ba sena ba bolaya bana ba rena. Mosadi wa ^gto se bêlêx^g
le yêna o byalo ka monna ^gxa a tsêne ^gxo fihlêla ngwana a ^gkola,
o tla tsêna t^gat^gsi le tee le banna, ka baka la ^gxore kôma e ^gka e
tsebe. ^GXe ba re ngwana o ^gxodile ke ^gxore dith^gsila ka moka t^ga
mmat^gwe di fédile le ngwana lekôbcrit le tlo^gxile. T^gat^gsi le ba
dilax^go ntlo ngwana o tswela ^gkkakala, pele ^gxa ^gxore le mmone ba mo
isa mothateng ba tswere selêpê le mollô le makhura le letsoku.
G^GÔna mowe mothateng ^gto ya bak^gekolo fêla le mmat^gwe ngwana, byale
ba re ^gto fihla la patlamisa ngwana ^gxodimo ^gxa mothatê byale ba
t^gsea sehlare le makkata a mothatê le dith^gsila tse dingwê t^ga
mmat^gwe le hlare se sengwe se ba se filweng ke ngaka ba phahlaxanya
nasu ke moka ba ^gsila ^gxodimo ^gxa selêpê ba ^gsila ka titêlô, ^gxa e le
bupi ba t^gsea makhura a nku ba mo hlabela dietanoka tsa mmele wa
^gxaxwê byale ka makhura ba tlotsa monwana, ba bata th^gsidi ba mo
sihlêla mola ba mo hlabeleng ^gxe ba fêdit^ge ba dira sefapanô
makubeng ka th^gsidi ke moka mmat^gwe byale o mo tlosa mothateng.
Mothatê le ôna ba o dira sefapanô ka letsoku le maleko ka makhura
a nku. Dilô t^gse ka moka ^gto dira mmat^gwe lesotana, byale ^gto fédile
ba boêla ^gxae. Ka lôna t^gat^gsi lewe batswadi ba mosadi ba tlo^gxa.
Byale mmato lesotana o ^gsala a bot^gsa morwae ditaba t^gsa mabapi le
ditifa t^gsa ngwana. ^GXo na le ditifa t^gse nne, ya pele ke ^gto bêlêx^g
^gxabotse, ke ^gxore a tswa ka hlô^go, a na tifa le ^gxe e le mosemanyana
a wele ka letso^go la sesadi, fêla letsûlê la mathômô ^gto mama o
swanet^gxe ^gto mama la senna, le ngwanenyana le yêna ^gxe a wele ka
letso^go la senna o no rama la sesadi. Monna a ka no rôbala le
mosadi wa ^gxaxwe kantle le sehlare. ^GXe e be re ile mothateng e be
re ile ^gto thusa ngwana ka mothômô. Tifa ya bobedi ba re o boile le
letsat^gsi, ke ^gxore mohlô^go ya ^gxaxwê o fumana a e na le selô se sesê-
hla, se mamaret^gse selekana le letsat^gsi, ke tifa o ^gxe ke wa rôbala
nae o ka ^gxobala, o swanet^gxe ^gto ya ngakeng e tle e le hlakanyê,
mosadi o ômêla mapoto ba th^gela th^gsidi ba hlakant^gse le lôna letsat^g

Mosadi o kwatama ka dikorou ka ntlong molomo, monna kantle molomo wa ntlo, byale ba tshela mapoto a tshidi ⁹ kodimo ka ⁹ xare ⁹ ka telô ya monna, mosadi a inamela a nwa ka morato monna le yêna a nwa, ⁹ fa ba tsware ka diatla byale ke xôna monna a kiponato a dumellwa ⁹ xo tséha ka ntlong. Lyale ⁹ xo lokile o ka robala nae, fela o se ke wa bolaya ngwana. Tifa ya boraro ⁹ xo apara; ngwana o tswa a khurumeditse ke selô se sesêhla ba diô tatolla ke tifa le yôna awa swanela ⁹ xo robala nae, ba swanetse ⁹ xo o alafa byale ka enela ya kobedi. Tifa ya bone, ⁹ xo tshetêma ke ⁹ xore ⁹ xo tswa ka maoto le yôna o swanetse ⁹ xo alafiwa, dikalafelê tsôna di no swana, le ⁹ xe dikkare di fapana fela tsôna di tsela ke dingaka, ba ka se ke ba ⁹ xo totsa ka baka la ⁹ xore ba ka re o nyaka ⁹ xo ba tshela bongaka. ⁹ Xa ke hwele o swanetse ⁹ xo kwana le mokkekolo yo mongwê ⁹ xore a fele a ⁹ xo botse dilô tse, ⁹ xo o na le tsâ ⁹ xo ja o se ke wa mo kôna. ⁹ Ke mmawê a ka hwa e sa le ngwana, o mo isa ⁹ xo batswadi ba mosadi, ke bôna buwe ba tla ⁹ xo mo fêpa ka molaô ba mo fa mafisi a dipudi, kudu e e sa tswaxc ⁹ xo tswala le ka ⁹ mapoto byalo ⁹ byalo ⁹ xe Huwane a ratile ⁹ xo ⁹ yêna o tla phela. ⁹ Xe ngwana a batya dikkare tsâ ⁹ zakwê a tshela ka mapotong ba mo lesa naso.

25 Mafahla, mahlatsa, ta ba sa hlamatse ⁹ xore. Mafahla, motho yo a bêle ⁹ xato bana ba batedi ba boifa kudu ba re o klôdile, le ⁹ xôna ditsba tsâ ⁹ xôna ke ⁹ mafela ntlong. ⁹ Xe molaô wa bôna ngwana wa pele ba swanetse ⁹ xo mmolaya ba mmoloka mowe ta bolokato mohlana wa mmawê ⁹ xolokwa ke bakkekolo ka ⁹ lobane tâna ⁹ xa ba dumellwa ⁹ xo tséha ba no tsebiwa fêla, ba tsebiša takkalabyê ⁹ xore mosadi o klôdile o bêle ⁹ xile mafahla; ⁹ xe a ka bêle ⁹ xata mosemanyana le ngwanenyana ba bolaya mosemanyana le ⁹ xe sehlôla sa ⁹ xo tswa pele e le ngwanenyana. Taba e ya bana ba tabedi ⁹ xe nyakexê molaông wa Basotho, le sôna sehlôla sa ngwana wa ngwanenyana sewe ba sa se bolayang bakkekolo ba fora takkalabyê ba re, sehlôla ke mosemanyana ke yêna ya bêle ⁹ xilwê ⁹ pele.

K34/82

13*

Le matšatšing a na ba sa ñima empa o ka se ba bône fêla ba bangwê
 ḫa ba sa dira ka baka la sekñowa, ka ñobane molaô wa dumêla ḫore ke
 lehloxõnõlô.

Mahlatša. Mahlatša ke bolwetsi fêla to ya ka melokô,
 mohlomongwê bo abêlwa batswadi ba xaxwê, mmakwê ñoba papakwê ze e
 mongwê a ile a re e sa le e monyana a hlatša. Ngwana wa ḫo hlatša
 kudu wa tawênya ka mahlatša a xaxwê ka baka la ḫore o tla no
 emêla ḫo hlakola.

27 bana ba ba sa hlamatšaxo. Bana ba ba dira ke bo kwa ba
 tabya mmakwê ngwana o sepefa kudu le banna ba bangwê matšatši a kai
 a le kxaufsi a ḫo belêxa, byale madi a bôna a thsoba ngwana,
 mohlomongwê ngwana o telekwa le mmona ḫore ke motho, byale la no
 bôna mmele wa xaxwê o napêxa ke ḫore mmakwê ngwana ja ipaballe
 ḫore ke yêna motswetši xa a bône o kitima le banna kudu. Ke mowe
 bana ba fumanaxo ḫo ngongorexa. Bana ba na le bolwetsi ba hlôxô,
 mo ḫare ḫo yôna o bôna di kokomoza di phohlêla. Bolwetsi byo
 ba re ke phoxo, ba e alafa ka dihlare, ba bita sehlare ḫodimo xa
 yôna, xa a sa ka a alafiwa xa a botse, ya mo tsêna ba se ke ba
 lemoza ḫore ke yôna ngwana wa hwa, ḫore ke yôna o tla bôna a
 byêxa le pahlô a xaxwê a na le moriti.

END 676